

KONSOCIJACIJSKA DEMOKRATIJA, INTERNACIONALNA UPRAVA I OPŠTA NAČELA MEĐUNARODNOG PRAVA KAO SPECIFIČNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Željko Petrović¹

Sažetak: Državno uređenje Bosne i Hercegovine, kao i njen međunarodnopravni subjektivitet, zasnovani su na Dejtonskom mirovnom sporazumu. Kroz Dejtonski mirovni sporazum, osnovne ustavne postulante, međunarodne konvencije, opšta načela međunarodnog prava uspostavlja se novi društveni poredak građanskog društva i sistem višestranačke parlamentarne demokratije. Sistem parlamentarne demokratije proizvod je savremenog demokratskog društva, u okviru kojeg treba da se razvija demokratska svijest i ostvaruje zaštita ljudskih prava i sloboda, te obezbjedi vladavina prava. Bitna karakteristika uređenja Bosne i Hercegovine jeste da je ustavnopravna materija regulisana međunarodnopravnim ugovorom, odnosno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ustav Bosne i Hercegovine uspostavio je veoma složenu institucionalnu strukturu, ali to je bila cijena da bi se u Bosni i Hercegovini okončali rat i osigurali mir i stabilnost. Ustav Bosne i Hercegovine, na određen način, predstavlja oktroiirani ustav koji je nametnut od strane međunarodne zajednice. U Bosni i Hercegovini uspostavljenja je konsocijacijska demokratija koja je karakteristična za razjedinjena i postkonfliktna društva u cilju očuvanja njene stabilnosti. Sa istim ciljem u Bosni i Hercegovini uspostavljena je jedna vrsta internacionalne uprave odnosno učešća međunarodne zajednice u njenom upravljanju, dok su opšta načela međunarodnog prava uvrštena u sam ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Rad se bavi analizom ovih instituta, odnosno ciljevima koji se njima nastoje postići, sa svim prednostima i nedostacima takvih rješenja. Istraživanje se usmjerava na konsocijacijsku demokratiju kao poseban vid ostvarivanja demokratije u slučaju Bosne i Hercegovine, a s njom i na prisustvo međunarodne zajednice u upravi Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: *demokratija, uprava, konstitutivnost, međunarodna zajednica, Bosna i Hercegovina.*

¹ Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, email: petrovicz@yahoo.com

UVOD

Država je glavni nosilac aktivnosti na međunarodnoj sceni. Ona je najstariji i najvažniji subjekt međunarodnog prava. Država posjeduje pravnu sposobnost, što znači da može biti nosilac prava i obaveza, dok poslovna sposobnost znači da je u mogućnosti da samostalno ističe svoje zahtjeve prema drugim subjektima, zaključuje međunarodne ugovore i druge pravne poslove, kao i da bude stvaralač međunarodnog prava, te da snosi odgovornost za povrede tog prava. Država na osnovu svojstva subjekta međunarodnog prava ima sposobnost da neposredno i samostalno odgovara za kršenje obaveza po međunarodnom pravu. Složenost međunarodnih odnosa dovela je do toga da je kod pojedinih država, posebno država na prostoru Evrope došlo do povećanja političke i ekonomske međuzavisnosti. To je posebno izraženo na prostoru Bosne i Hercegovine koja je, po mnogo čemu, specifična država. Međunarodnu zajednicu u 20. vijeku karakteriše borba za ljudska prava, a sa druge strane to je najbrutalniji vijek u pogledu njihovog kršenja. Međunarodni odnosi su tako uspostavljeni da se često ljudska prava krše pod izgovorom njihove zaštite.

Bosna i Hercegovina kao država, po mnogo čemu, je jedinstvena u međunarodnoj zajednici. Prije svega treba istaći njene organizacione, političke i teritorijalne specifičnosti, ali i one vezane za Ustav i konstitutivnost naroda koji žive na njenoj teritoriji. Ustavom Bosne i Hercegovine potvrđen je državni kontinuitet Bosne i Hercegovine u njenim granicama koje su međunarodnopravno priznate. Ustavom, Bosna i Hercegovina je definisana kao država građana, tri konstitutivna naroda, Hrvata, Srba i Bošnjaka (zajedno s ostalima). Konstitutivnost naroda ne znači i njihovu etničku teritorijalnu homogenizaciju u zasebne entitete. Iako su tri konstitutivna naroda, Ustav poznaje dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, kao i Distrikt Brčko, u njenoj unutrašnjoj državnoj strukturi. Entiteti su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu određeni kao multietnički, što u praksi nije u potpunosti tako. Po Ustavu Bosne i Hercegovine, multietničnost proklamuje da nema većinskih naroda u entitetima, nema majorizacije jednog naroda nad drugim narodom, a zaštita nacionalnih interesa osigurava se kroz posebnu demokratsku proceduru u postupku donošenja odluka. Međutim, od te proklamovane ustavno-pravne norme do njene primjene u praksi i danas, nakon više od 20 godina od završetka oružanih sukoba, velika je razlika.

Na kompleksnost države Bosne i Hercegovine ukazuju i sami nazivi dva entiteta. Federacija Bosne i Hercegovine u svom nazivu ima i naziv

države u čijem je sastavu sa epitetom federacija, bez ukazivanja na bilo koji konstitutivni narod. Republika Srpska u svom nazivu, pored ukazivanja da je republika, ima navod srpska, iz čega bi se moglo zaključiti da je republika samo jednog konstitutivnog naroda. Činjenica je da su se ustavnim amandmanima na Ustav Republike Srpske, pored Srba, proglašili za konstitutivne narode i Hrvati i Bošnjaci, što je učinjeno u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje su pored Hrvata i Bošnjaka i Srbi proglašeni za konstitutivni narod. Demokratskim državnim institucijama i državnim zakonima najbolje se mogu zaštитiti kako individualna građanska, tako i kolektivna nacionalna prava, što je u svjetskoj praksi opšteprihvaćeno, ali i taj lični i pravni segment države u Bosni i Hercegovini, kao specifičnoj državi, često ima manjkavosti u praksi.

Međunarodni protektorat, kao nepoznanica savremene Evrope, prisutan je u određenom obliku u samom njenom srcu. Bosna i Hercegovina, nazivana nekadašnjom Jugoslavijom u malom, danas, nakon raspada SFRJ, ostala je jedina država nastala njenim raspadom koja u potpunosti ne odlučuje o svom razvoju i sa nizom neriješenih pitanja koja su karakteristična za njen prostor. Personifikacija odlučivanja o društvenom uređenju, donošenju zakona i evropskom putu Bosne i Hercegovine, predstavljena u liku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, postavljenog od strane međunarodne zajednice, čini da se Bosna i Hercegovina, sa pogleda međunarodnog prava gleda kao posebna i složena država.

KONSOCIJACIJSKA DEMOKRATIJA I INTERNACIONALNA UPRAVA

Demokratizacija društva redovni je pratilac sporazuma kojima se obustavljaju unutrašnji oružani sukobi (Paris, 2004: 5). Aneks 4. Dejtonskog sporazuma u preambuli određuje demokratiju za glavni cilj, jer u toku trajanja oružanih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine ona nije postojala, odnosno nije postojala prije Dejtonskog sporazuma, kao i u vrijeme njegovog zaključenja.

Dejtonskim sporazumom Bosna i Hercegovina dobila je federalno uređenje, te zadržala svoje međunarodno priznate granice. Federalno uređenje po svojoj prirodi trebalo je da usaglasi zahtjeve sve tri strane koji su se kretali od osamostaljivanja pojedinih dijelova države do stvaranja unitarno uređene države (Elazar, 1987: 90). Dejtonski sporazum u takvim okolnostima uveo je u Bosnu i Hercegovinu sistem konsocijacijske demokratije. Konsocijacijska demokratija zasnovana je

na proporcionalnoj zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda od kojih svaki ima instrumente za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa (Lijphart, 1977: 44). Federalnim uređenjem donekle su ispunjeni zahtjevi svih strana, održana je cjelovitost Bosne i Hercegovine u smislu da ostaje u okvirima međunarodno priznatih granica, a sa druge strane izvršena je unutrašnja podjela na dva entiteta koji predstavljaju federalne jedinice Bosne i Hercegovine. Samo federalno uređenje proizvod je primjenjene konsocijacijske demokratije u smislu postizanja proporcionalnosti u pogledu sva tri konstitutivna naroda, bez obzira na zahtjeve i volju većine. Konsocijacijskom demokratijom uspostavlja se izvjesna ravnoteža koja je karakteristična za sredine poput Bosne i Hercegovine. Konsocijacijski model ne možemo uvijek smatrati demokratskim modelom jer on funkcioniše samo u kriznim situacijama i to kao prelazno rješenje. Ovaj model u Bosni i Hercegovini trebao je da bude prelazno rješenje, ali on se i danas primjenjuje i ne postoje ozbiljne naznake da bi se nešto moglo promijeniti u skorijoj budućnosti.

Za postojanje konsocijacijske demokratije, potrebno je da budu ispunjena četiri uslova koji se odnose na veliku koaliciju, proporcionalnost, uzajamni veto i segmentnu autonomiju. Ona se primjenjuje u nejedinstvenim društвима, obično gdje postoje etničke, vjerske i druge razlike (Lijphart, 1977: 45). Analizom stanja u Bosni i Hercegovini može se zaključiti da ona ispunjava sve uslove za postojanje konsocijacijske demokratije. Na nivou države Bosne i Hercegovine da bi se mogla vršiti vlast neophodno je postojanje velike koalicije političkih stranaka koja se postiže koalicijom političkih predstavnika iz sva tri konstitutivna naroda. Proporcionalnost je zastupljena u nizu institucija Bosne i Hercegovine kao što su Sud Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, tročlano Predsjedništvo Bosne i Hercegovine itd. Na veto imaju pravo sva tri konstitutivna naroda primjenom instituta zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Segmentna autonomija uočljiva je, prije svega, u samim entitetima, a posebno u kantonima jednog entiteta gdje postoji velika podijeljenost (Abazović, Hammer, 2010: 82). Konsocijacijska demokratija vidljiva je od najvišeg državnog nivoa pa sve do najnižeg lokalnog nivoa upravljanja i odlučivanja.² Bosna i Hercegovina predstavlja državu sa izrazito izraženim podjelama i razlikama i vidljivim posljedicama oružanih

2 Prilikom izbora državnih službenika u državne organe nije odlučujući činilac stručnost kandidata, već jednak je zastupljenost sva tri konstitutivna naroda. Međutim, i pored formalnog određenja da se treba poštovati zastupljenost sva tri konstitutivna naroda, u brojnim prije svega entitetskim institucijama to nije tako.

sukoba što je sve prouzrokovalo nastanak konsocijacijske demokratije. U Bosni i Hercegovini još iz razdoblja kada je bila u sastavu Austro-Ugarske monarhije 1910. godine ugrađeno je načelo proporcionalne političke zastupljenosti „tri glavne denominacije“, kao i načelo rotacije.³ Poslije toga, svi naredni ustavno-pravni sistemi bili su uglavnom određeni supremacijom kolektiviteta i kolektivnih prava nad individualnim pravima (Abazović, Hammer, 2010: 82). Danas, više se ne koristi termin denominacije niti konfesionalne grupe nego termin *konstitutivni narod*.⁴ Konsocijacijski model, kao što je rečeno, predstavlja prelazno rješenje, te je kao takav i prepoznat u međunarodnom pravu, ali kada se posmatra Bosna i Hercegovina, ovaj model se i danas primjenjuje bez obzira na zahtjeve da je prevaziđen i da su sazrele okolnosti za njegovu izmjenu.⁵

Smatra se da primjena većinske demokratije ne može dovesti do stabilnosti nejedinstvenog društva nakon okončanih oružanih sukoba, jer nema vjere u većinsku demokratiju, odnosno vladavinu većine koja ne pruža potrebnu sigurnost svim građanima. Postoji strah da bi došlo do ugroženosti manjinskog naroda jer nikad ne bi mogao da ima učešće u većinskoj vladavini, te ne bi mogao da ostvaruje i zaštiti svoja prava (Hoddie, Hartzell, 2005: 86-87). Horowitz smatra da u podijeljenim društvima u kojima postoji više odvojenih etničkih grupa, vladavina većine mora se ograničiti, kako ne bi dolazilo do sukoba, te navodi proporcionalni izborni sistem, rotirajuće predsjedništvo, velike koalicije kao načine za ograničenja (Horowitz, 1985). Zato je i u Bosni i Hercegovini uveden sistem konsocijacijske demokratije, koja je tako postavljena da može preći u drugi oblik demokratije koji će omogućiti efikasniji razvoj, kada zato budu zrele prilike.

Zastupa se da je konsocijacijska demokratija nužna u Bosni i Hercegovini jer omogućava ravnopravnost tri konstitutivna naroda, kako ne bi došlo do prevlasti jednog ili dva naroda nad drugim. Na taj način obezbeđuje se stabilnost Bosne i Hercegovine u pogledu veće

3 Princip tri glavne denominacije podrazumijeva je zastupljenost u vlasti i odlučivanju tri religijske grupe-nacije: katoličke, pravoslavne i islamske ili tri naroda, Hrvata, Srba i Muslimana. Ovaj sistem onemogućava je prevladavanje ili dominaciju jedne od ovih grupa-nacija i okvirno štitio prava svake pojedinačno.

4 Konstitutivni narod je jedan od više naroda ili nacija koji dijele zajedničku teritorijalnu cjelinu jedne države. U Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, hrvatski, srpski i bošnjački narod su konstitutivni, to jest imaju jednakra prava. Konstitutivnost ima svojih veoma nedemokratskih posljedica. Bosnom i Hercegovinom predsjedavaju tri predsjednika iz tri konstitutivna naroda i ta tri mesta su rezervirana samo za njih. Ostalim narodima u Bosni i Hercegovini indirektno se zabranjuje da budu u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

5 U Makedoniji model konsocijacijske demokratije uveden je Ohridskim sporazumom 2001. godine, te je u primjeni i danas.

bezbjednosti, kao i povjerenja u državnu vlast pripadnika sva tri naroda. Nesumnjivo, ovaj model demokratije primijenjen u Bosni Hercegovini ima niz nedostataka koji narušavaju ravnopravnost građana Bosne i Hercegovine, iako je glavni cilj konsocijacijske postizanje jednakosti.⁶

Smatra se da pojedini instituti u konsocijacijskoj demokratiji, poput proporcionalnog predsjedništva ne stvaraju kompromise, već jačaju razlike u već podijeljenom društvu. Konsocijacijska demokratija najčešće se uspostavlja nakon oružanih sukoba između strana koje su bile sukobljene i koje predstavljaju političke neistomišljenike, te je teško očekivati postizanje nekog jedinstva (Spears, 2002: 123-136). Konsocijacijska demokratija može dovesti do elitističke vladavine, što ne jača višenacionalno razjedinjeno društvo (Stanković, 2012: 59-60). Nesaradanja političkih elita može da dovede do blokade svih nivoa vlasti, te dolazi do sukobljavanja političkih elita u cilju postizanja prevlasti jednih u odnosu na druge (Pepić, Raos, 2015: 105-129).

Iako se nakon rata konsocijacijski model činio kao jedino rješenje za ustavnopravnu strukturu Bosne i Hercegovine, ipak se pokazalo da podjela vlasti i moći institucionalizovanjem etničkih raznolikosti u smislu funkcionalisanja države, ekonomskog rasta i prosperiteta ne dovodi do željenih rezultata. Ona u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše ni kao prelazni model, jer dva od četiri ključna elementa konsocijacijske demokratije, velika koalicija i proporcionalnost, nisu doprinijeli stabilizaciji stanja, jer ne funkcionišu u institucijama zasnovanim na etničkoj zastupljenosti, te umjesto pozitivnog konsenzusa o kooperaciji, na snazi je negativni konsenzus koji se ogleda u blokiraju usvajanja odluka. Postoji potreba da se primjeni novi ustavnopravni model, jer „današnji konsocijacijski model Bosne i Hercegovine samo dodatno širi jaz među njenim stanovništvom i ne podstiče saradnju između različitih etničkih zajednica“ (Abazović, Hammer, 2010: 203). Ovakvo posmatranje konsocijacijske demokratije prihvatljivo, je prije svega, predstavnicima Bošnjaka kao konstitutivnog naroda koji podržavaju ustavne promjene Bosne i Hercegovine u pravcu veće centralizacije Bosne i Hercegovine, odnosno većih nadležnosti države. Predstavnici Srba, kao konstitutivnog naroda, uglavnom su zagovornici poštovanja sadašnjeg stanja, nastalog Dejtonskim sporazumom, kao i eventualnih promjena u pravcu jačanja entiteta, pa sve do zahtjeva o potpunoj samostalnosti.

6 Kod izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine može se desiti da jedan konstitutivni narod izabere drugom narodu člana predsjedništva. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog neposrednog izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine može se desiti da Bošnjaci izaberu hrvatskog člana. To jedino nije moguće ukoliko postoji homogenizacija, te pripadnici jednog naroda većinski glasaju za kandidata iz reda svog naroda.

Nasuprot konsocijacijskoj demokratiji, postoji liberalno-demokratski model demokratije, kao jedno od mogućih rješenja za Bosnu i Hercegovinu. Taj model određuje državu kao građansku zajednicu, sa građanima jednakih prava. On podrazumijeva politički i ekonomski pluralizam i obezbjeđenje poštovanja ljudskih prava i sloboda. Kritike na račun ovoga modela idu u smjeru toga da bi njime bila narušena prava konstitutivnih naroda i ugrožen pluralizam u Bosni Hercegovini (Abazović, Hammer, 2010: 94). Izgledi za odustajanje od konsocijacijske demokratije Bosne i Hercegovine danas su praktično nikakvi, jer prevladava strah od preglasavanja i vladavine većinskog konstitutivnog naroda i te ugrožavanja prava manjinskih naroda te se u tom slučaju ne može raditi o pravoj demokratiji.

Termin konstitutivni narod u Ustavu Bosne i Hercegovine naglašava oblik etničke demokratije, jer građanin Bosne i Hercegovine se posmatra primarno kao pripadnik jednog od tri konstitutivna naroda, te samim tim dolazi do povrede ljudskih prava, tako da kolektivna prava imaju prevlast u odnosu na individualna ljudska prava. Treba napomenuti da, ukoliko se uzmu u obzir odnosi između pojedinca, države i religije može se uočiti da država Bosna i Hercegovina nije u potpunosti sekularna. Bosna i Hercegovina odstupa od standarda savremene evropske države koja je sekularna i demokratska tvorevina.

Postoje i takva gledišta prema kojima se sistem primijenjen u Bosni i Hercegovini smatra tzv. „monstrumom“.⁷ Složenost proizlazi iz načela podjele moći između tri konstitutivna naroda, kao i oblikovanja specifičnog federalizma. Suodlučivanje⁸ koje postoji u Bosni i Hercegovini, karakteristika je sistema koji nastaju na osnovu mirovnih ugovora, okončavajući građanske ratove između različitih etničkih strana. Trenutno se u međunarodnoj zajednici predlaže primjena sličnog modela u okviru procesa mirovnih pregovora u nizu država. U Bosni i Hercegovini je došlo do kombinacije federalizma sa konsocijacijskom demokratijom iz razloga kako bi se postigla ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u cilju postizanja dugoročne stabilnosti, što sve ukazuje na specifičnost uređenja Bosne i Hercegovine kao države.

U Bosni i Hercegovini postoji jedna vrsta internacionalne uprave u smislu da je Dejtonski sporazum predvidio da strani akteri preuzimaju važne pozicije u institucijama Bosne i Hercegovine, što se odražava i na

7 „Monstrum“ je pojam koji je često u upotrebi u političkom dijalogu i praksi političara i intelektualaca u Bosni i Hercegovini, ali i stranih zvaničnika, te odražava neshvaćenost i absurdnost političke i nacionalne strukture u institucijama Bosne i Hercegovine

8 Suodlučivanje, kao pojam, poznat je i u savremenom zakonodavstvu Evropske unije i odnosi se na donošenje odluka na bazi kvalifikovane većine u vezi sa pitanjima iz „prvog stuba“.

subjektivitet Bosne i Hercegovine kao države. Postavlja se onda pitanje je li Bosna i Hercegovina samostalna, suverena i ima li subjektivitet i suverenitet u odlučivanju.

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)⁹ dobila je zadatak da osnuje Privremenu izbornu komisiju i održi izbore u Bosni i Hercegovini, a po članu 2. Aneksa 3 OSCE je ovlašten i pod direktnim mandatom po Opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, za provođenje odredbi člana 4. Aneksa 1-b. Stvaranje trajnog mira u Bosni i Hercegovini sveukupan je cilj i dužnost OSCE-a. Odjel za sigurnosnu saradnju sastavljen je od vojnih oficira i civilnog osoblja sa međunarodnim iskustvom u oblasti kontrole naoružanja, kao i od stručnjaka OSCE za mjere gradnje povjerenja i bezbjednosti.

Prema Aneksu 4. član 6. Dejtonskog sporazuma troje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine moraju biti osobe koje nisu državljeni Bosne i Hercegovine, niti neke od susjednih država, dok prema Aneksu 4. član 7. prvog guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine imenuje Međunarodni monetarni fond uz konsultacije Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dejtonski sporazum prema Aneksu 10. visokom predstavniku dodijelio je veoma ograničena ovlašćenja, međutim kasnije je on postao veoma moćan, proširenjem ovlašćenja dотле da može da nameće zakone i donosi državne odluke. Uloga visokog predstavnika prvo bitno je zamišljena na taj način da treba da podrži ranije sukobljene strane u Bosni i Hercegovini, te koordiniše implementaciju civilnih odredbi sporazuma. Visoki predstavnik bio je u kontaktu sa stranama u sukobu kako bi podržao njihovo potpuno poštovanje mirovnog sporazuma u civilnoj oblasti i saradnju sa organizacijama koje učestvuju u njoj. On je podržavao regulisanje poteškoća koje su se javljale pri primjeni civilnih odredbi mirovnog sporazuma, te je bio u bliskom kontaktu sa mirovnim trupama, međutim, nije imao autoritet nad njima. Imao je i bitnu ulogu u formiranju komisija, koje su mu pomagale da izvrši svoj mandat prema Aneksu 10. člana 3.¹⁰

Dejtonski sporazum odredio je visokog predstavnika kao posljednju instancu za tumačenje Aneksa 10. člana 5. Dejtonskog sporazuma, na osnovu čega je Vijeće za implementaciju mira u decembru 1997. godine

9 Bosna i Hercegovina pristupila je OSCE-u 30. aprila 1992. godine, a Helsinski dokument je potpisala 8. jula 1992. godine. Mandat OSCE Misije u Bosni i Hercegovini, koja je uspostavljena 18. decembra 1995. godine, uključuje jačanje demokratskih vrijednosti, monitoring i razvoj ljudskih prava, organizovanje i nadgledanje izbora, kao i provođenje kontrole naoružanja i mjera izgradnje bezbjednosti i povjerenja.

10 Od Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas u Bosni i Hercegovini promijenilo se osam visokih predstavnika.

na konferenciji u Bonu značajno proširilo mandat visokog predstavnika (Gromes, 2011). Uspostavljen je sistem svojevrsnog spoljašnjeg upravljanja od strane međunarodne zajednice, odnosno svojevrsnog međunarodnog protektorata, sa izuzetno velikim ovlašćenjima visokog predstavnika (Knaus, Martin, 2003: 60). Od tada je on mogao da sankcioniše zvaničnike ili da ih razriješiti dužnosti. Mogao je odluke parlamenta i vlada u Bosni i Hercegovini da proglaši nevažećim, izmijeni ih ili sam da nameće zakone. Do avgusta 2010. godine razriješio je dužnosti preko 200 zvaničnika, te je ukupno koristio „*bonska ovlaštenja*“ u blizu 900 slučajeva.¹¹ Međunarodna zajednica preuzeila je na sebe odgovornost u upravljanju Bosnom i Hercegovinom kako bi obezbjedila mir i stabilnost na teritoriji koja je bila obuhvaćena ratom i nasilnim podjelama (Caplan, 2005). Tako je u državi koja je *de jure* suverena, *de facto* uspostavljen protektorat od strane međunarodne zajednice.

OPŠTA NAČELA MEĐUNARODNOG PRAVA U USTAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

Ustav Bosne i Hercegovine predstavlja dio međunarodnog sporazuma iz Dejtona, koji je sklopljen s ciljem zaustavljanja rata i održavanja mira. Prioritetna svrha ovog sporazuma nije bila uspostavljanje funkcionalnog sistema državnih institucija koje bi posjedovale dovoljan nivo kapaciteta, sa kojim bi na adekvatan način odgovorile zahtjevima građana, te suvremenim integracijskim procesima na području Evrope, nego prvenstveno zaustavljanje oružanog sukoba. Zbog svega toga danas su vidljive teškoće u funkcioniranju Bosne i Hercegovini kao države. Međutim Ustav Bosne i Hercegovine sadrži niz odredbi koje omogućavaju proširivanje i dogradnju postojećeg institucionalnog okvira i unutrašnju integraciju pravnog sistema, u skladu sa obavezama iz evropskog integracionog procesa, bez zadiranja u aktuelno dvoentitetsko unutrašnje uređenje države i nadležnosti entiteta (Begić, 2012: 53-54). Treba naglasiti da je jedna od zamisli međunarodne zajednice i kreatora Ustava Bosne i Hercegovine bila da kroz Ustav Bosne i Hercegovine daju

11 Vijeće za implementaciju mira odobrilo je namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoja krajnja ovlašćenja u regiji u vezi sa interpretacijom sporazuma o civilnoj implementaciji mirovnog sporazuma, u cilju olakšanja razrješenja teškoća putem donošenja obavezujućih odluka, kad on smatra za neophodno. Takve mjere mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu ili zvaničnika koji izostaju sa sastanaka iz neopravdanih razloga ili za koje visoki predstavnik smatra da narušavaju pravne obaveze uspostavljene mirovnim sporazumom ili rokove za njihovu implementaciju. Ovo je visokom predstavniku dalo veliku slobodu kod tumačenja situacija u kojima može da reaguje u skladu sa ovim zaključkom ili onako kako ga on tumači.

neko privremeno, prelazno rješenje, koje će se kasnije, pod pritiskom samih njegovih kreatora, izmijeniti.

Kada se uzmu u obzir obaveze koje proizlaze iz ratifikovanih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, jasno je da je nužna reforma u Bosni i Hercegovini, prije svega, Ustava Bosne i Hercegovine. Treba uzeti u obzir da država može snositi odgovornost za eventualno kršenje ili neizvršavanje preuzetih obaveza iz međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik (Begić, 2012: 53-54). Bosna i Hercegovina istovremeno je država u kojoj kršenje ili neprovođenje međunarodno preuzete obaveze predstavlja i povredu unutrašnjeg prava, odnosno samog Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, sa druge strane samo provođenje Ustava Bosne i Hercegovine dovodi do kršenja prava niz različitih konvencija, a jedan od primjera za takve povrede prava jeste kandidatura za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja onemogućava kandidaturu drugih naroda osim pripadnika iz reda konstitutivnih naroda.¹²

Opšta načela međunarodnog prava dio su pravnog poretku Bosne i Hercegovine i entiteta prema samom Ustavu Bosne i Hercegovine. Načelo međunarodnog prava *pacta sunt servanda* izuzetno je bitno za Bosnu i Hercegovinu u pogledu pridruživanja evroatlantskim integracijama. „Riječ je o pravilu načelnog karaktera koje je usmjereni na konsekventno i dosljedno izvršavanje obaveza međunarodnopravnog karaktera, odnosno obaveza iz međunarodnih ugovora koje je država zaključila ili kojima je pristupila, čije neizvršavanje ili kršenje može dovesti do odgovornosti države strane potpisnice po međunarodnom pravu“ (Begić, 2012: 53-54). To proizvodi obavezu za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da

12 *Seđić i Finci protiv Bosne i Hercegovine* naziv je sudskog predmeta koji je vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg, po tužbi Derve Seđića i Jakoba Fincija koji su kao pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućeni da budu birani u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Dervo Seđić i Jakob Finci, državljeni Bosne i Hercegovine, 3. jula, odnosno 18. avgusta 2006. godine podnijeli su podneske Sudu zbog nemogućnosti da se kao pripadnici romske, odnosno jevrejske nacionalne manjine, kandiduju za članove Doma naroda Parlamentarne skupštine i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na osnovu odredbi odjeljaka IV. i V. Ustava Bosne i Hercegovine, koje predviđaju da se u ove državne organe mogu kandidovati samo pripadnici hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda. Sud je u ovoj presudi prvi put ustanovio kršenje člana 1. Protokola 12. S obzirom da ovaj slučaj postavlja načelo za svaku buduću primjenu ovog člana, moglo se očekivati da će mu biti posvećeno više pažnje, ipak, Sud je samo ponovio stav u pogledu tumačenja i primjene člana 14. Ostalo je otvoreno i pitanje o autonomnoj prirodi člana 14. koja podrazumijeva mogućnost kršenja ovog člana i uslijed nepostojanja povrede osnovne odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, i može li se ona istovjetno primijeniti i na člana 1. Protokola 12., što bi u odnosu na ovaj člana podrazumijevalo zabranu različitog tretiranja u pogledu uživanja svih prava predviđenih domaćim pravnim poretkom, čak i u onim slučajevima kada sama norma kojom se garantuje konkretno pravo nije povrijeđena.

http://www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika/novosti/default.aspx?id=1008&langTag=bs-BA

poštjuju izvršavanje međunarodnopravnih obaveza, što će i odrediti same promjene u Bosni i Hercegovini.

Preamble Ustava Bosne i Hercegovine izričito se poziva na načela Povelje Ujedinjenih nacija, na Opštu deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Deklaraciju o pravima osoba koja pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama, te na druge instrumente za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Preamble Ustava Bosne i Hercegovine, kao njegov sastavni dio, pravno je obavezujuće prirode, o čemu je stav zauzeo i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine u članu 2. poziva se na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojoj daje prednost u odnosu na domaće zakone.¹³ Prema članu 2. stav 2. Ustava Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama direktno se primjenjuje u Bosni i Hercegovini (Jacobs, 2006: 18-20). Ona je direktno implementirana u domaći pravni sistem godinama prije nego što je Bosna i Hercegovina postala članica Savjeta Evrope. Ustav Bosne i Hercegovine određuje da će primjena Konvencije imati prioritet nad svim ostalim zakonima i ovako prihvачene međunarodne standarde moraju u potpunosti poštovati država Bosna i Hercegovina, entiteti i Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine (Vehabović, 2006).

Ustav Bosne i Hercegovine u članu 3. stav 3. b) odredio je Opšta načela međunarodnog prava kao sastavni dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine i entiteta. Vezano za načelo *pacta sunt servanda* Bosna i Hercegovina ima obavezu da ispunjava preuzete međunarodne obaveze i u slučaju kršenja istih dolazi do njene odgovornosti. Kao što je ranije navedeno, ključni problem u pogledu poštivanja preuzetih međunarodnih obveza predstavlja činjenica da Ustav Bosne i Hercegovine nije usklađen prije svega sa odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ustav Bosne i Hercegovine na određen način je kontradiktoran, jer se poziva na najbitnije međunarodnopravne instrumente koji štite ljudska prava, a postavio je ustavni sistem koji se ne uklapa sa navedenim, a, prije svega, se odnosi na to kako su ustavno uredeni Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

13 Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*) potpisana je u Rimu 4. novembra 1950. godine, te predstavlja najvažniji evropski međunarodni dokument iz ove oblasti.

Sam proces evropskih integracija nameće obavezu reformi u cilju usaglašavanja Ustava Bosne i Hercegovine sa preuzetim međunarodnim obavezama koje je ugradio u sam Ustav.” S tim u vezi, neprovođenje i kršenje tih obaveza u slučaju Bosne i Hercegovine, predstavlja povredu njenog Ustava. To konkretno znači da država i entiteti nisu nezavisni u vršenju nadležnosti koje su im Ustavom Bosne i Hercegovine dodijeljene, već da te nadležnosti moraju vršiti na način koji je konzistentan sa odredbama tog akta” (Begić, 2012: 53-54).

Treba naglasiti da je načelo zaštite ljudskih prava i sloboda danas nezaobilazno ustavnopravno načelo, koji u Ustavu Bosne i Hercegovine ima posebnu ulogu, priznatu putem člana 10. stav 2. Ustava Bosne i Hercegovine. Ovaj član zabranjuje bilo kakav amandmanski *reformatio in peius*, odnosno promjenu na štetu kataloga ljudskih prava i sloboda. Zaštita ljudskih prava i sloboda je ustavnopravno načelo koje reguliše način i obim miješanja države u slobodno polje ljudskog djelovanja. U okviru načela zaštite ljudskih prava i sloboda djeluje i načelo konstitutivnosti naroda, odnosno zaštite kolektivnih ljudskih prava i sloboda, koje proizlazi iz posljednje alineje Preamble Ustava Bosne i Hercegovine, ali i iz prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.¹⁴

Ljudska prava predstavljaju civilizacijsko dostignuće, rezultat istorijskog napretka bez kojeg današnja međunarodna zajednica se ne može zamisliti. Ljudska prava mogu pripadati pojedincima i grupama i jednak su za sve i sveopšta (Ishay, 2004: 5-14). Iz tih razloga poštovanje ljudskih prava ugrađeno je u sam ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Danas je i sama međunarodna zajednica i progresivna pravna misao suočena sa velikim izazovima. Radi budućnosti generacija koje dolaze, ne bi se smjelo popustiti politici u nasrtaju na pravo, već se treba obezbijediti dosljedno poštovanje ljudskih prava i sloboda, kako bi se osigurao dostojanstven život svih ljudi (Ferencz, 1980). Treba naglasiti da međunarodni pravni poredak prije svega treba da se zasniva na pravu, jer on predstavlja sveobuhvatan sistem koji se sastoji od niza elementa koji imaju za cilj očuvanje čovječanstva od anarhije (Rudolf, 2008: 793).

ZAKLJUČAK

Dejtonskim sporazumom demokratija je određena kao glavni cilj Bosne i Hercegovine. Ovim sporazumom u Bosni i Hercegovini uvedena je Konsocijacijska demokratija koja se zasniva na proporcionalnoj zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda od kojih svaki ima načine

14 Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 13/09 od 30. januara 2010. godine, tačka 24.

za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa. Federalno uređenje Bosne i Hercegovine proizvod je primjenjene konsocijacijske demokratije u smislu postizanja proporcionalnosti u pogledu sva tri konstitutivna naroda, bez obzira na zahtjeve i volju većine. Konsocijacijski model ne možemo uvijek smatrati demokratskim modelom jer on funkcioniše samo u kriznim situacijama i to kao prelazno rješenje. Ovaj model u Bosni i Hercegovini se i danas primjenjuje i ne postoje ozbiljne naznake da bi se nešto moglo promijeniti u skorijoj budućnosti.

U Bosni i Hercegovini postoji jedna vrsta internacionalne uprave u smislu da je Dejtonski sporazum predvidio da strani akteri preuzimaju važne pozicije u institucijama Bosne i Hercegovine, što se odražava i na subjektivitet Bosne i Hercegovine kao države. Postavlja se onda pitanje je li Bosna i Hercegovina samostalna, suverena i ima li subjektivitet i suverenitet u odlučivanju. Uspostavljen je sistem svojevrsnog spoljašnjeg upravljanja od strane međunarodne zajednice, odnosno svojevrsnog međunarodnog protektorata, sa izuzetno velikim ovlašćenjima Visokog predstavnika. Tako je u državi koja, je de jure, suverena, de facto uspostavljen protektorat od strane međunarodne zajednice.

Ustav Bosne i Hercegovine odredio je Opšta načela međunarodnog prava kao sastavni dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine i entiteta. Vezano za načelo pacta sunt servanda Bosna i Hercegovina ima obavezu da ispunjava preuzete međunarodne obaveze i u slučaju kršenja istih dolazi do njene odgovornosti. Ustav Bosne i Hercegovine na određen način je kontradiktoran, jer se poziva na najbitnije međunarodnopravne instrumente koji štite ljudska prava, a postavio je ustavni sistem koji se ne uklapa sa navedenim

Bosna i Hercegovina predstavlja tranzicijsku državu koja prolazi izuzetno složene promjene koje se sastoje prije svega u promjeni ekonomskog i političkog sistema. Proces tranzicije u odnosu na druge države na prostoru Bosne i Hercegovine karakteriše da je on zaustavljen oružanim sukobom, a zatim se odvijao pod uputama i nadzorom međunarodne zajednice, tako da se uspostavila jedna vrsta protektorata na čelu sa visokim predstavnikom. Bosna i Hercegovina ima kompleksnu političku situaciju, koja se prije svega ogleda u složenim ustavnim rješenjima i nepoštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Postoji izvjesni napredak u području vladavine prava, ali međunarodna zajednica je i dalje značajno uključena u sistem upravljanja Bosnom i Hercegovinom.

Potrebni su dodatni napori kako bi se Bosna i Hercegovina održala kao stabilna i samoodrživa država, koja će da preuzme punu odgovornost za

svoje upravljanje bez uticaja međunarodne zajednice. Potrebno je provesti političke procese kako bi se okončalo međunarodno djelovanje u Bosni i Hercegovini u smislu da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Bosna i Hercegovina mora na unutrašnjem planu postići konsenzus u pogledu političkog, ekonomskog i institucionalnog razvoja, u protivnom neće se moći očekivati stabilizacija prilika na njenom prostoru i ulazak u Evropsku uniju.

Međunarodna zajednica, pozivajući se na demokratske vrijednosti, često nasilnim putem nastoji da provodi mjere u pravcu tranzicije u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica pod tranzicijom u Bosni i Hercegovini podrazumijeva prije svega ekonomske reforme i priključenje Europskoj uniji. S druge strane, zanemaruje se stvarna i demokratska tranzicija društva kao cjeline.

CONSOCIATION DEMOCRACY, INTERNATIONAL GOVERNMENT AND GENERAL PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW AS SPECIFICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Željko Petrović

Summary: The state system of Bosnia and Herzegovina, as well as its international legal subjectivity, are based on the Dayton Peace Agreement. Through the Dayton Peace Agreement, basic constitutional postulates, international conventions, general principles of international law, a new social order of civil society and a system of multi-party parliamentary democracy are being established. The system of parliamentary democracy is a product of a modern democratic society, within which democratic consciousness should be developed and the protection of human rights and freedoms should be achieved, and the rule of law should be ensured. An important characteristic of the organization of Bosnia and Herzegovina is that the constitutional matter is regulated by an international law treaty, ie the Dayton Peace Agreement. The Constitution of Bosnia and Herzegovina established a very complex institutional structure, but that was the price to end the war in Bosnia and Herzegovina and ensure peace and stability. The Constitution of Bosnia and Herzegovina, in a way, is an enacted constitution imposed by the international community. In Bosnia and Herzegovina, a consociational democracy has been established, which is characteristic of divided and post-conflict societies, in order to preserve its stability. With the same goal, a kind of international administration has been established in Bosnia and Herzegovina, ie the participation of the international community in its management, while the general principles of international law have been included in the constitutional system of Bosnia and Herzegovina. The paper deals with the analysis of these institutes, ie the goals they seek to achieve, with all the advantages and disadvantages of such solutions. The research focuses on consociational democracy as a special form of democracy in the case of Bosnia and Herzegovina, and with it the presence of the international community in the administration of Bosnia and Herzegovina.

Key words: *democracy, government, constituency, international community, Bosnia and Herzegovina.*

LITERATURA

1. Abazović, D., Hammer, S. (2010). *Bosna i Hercegovina 15 godina nakon Dayton-a, Političko-pravni aspekti demokratske konsolidacije u postkonfliktnom periodu*. Sarajevo: Zbornik radova Fakulteta političkih nauka Sarajevo.
2. Begić, Z. (2012). Opšta načela međunarodnog prava u ustavnom sustavu Bosne i Hercegovine/General Principles of the International Law in the Constitutional System of Bosnia and Herzegovina. *Anali Pravnog fakulteta u Zenici*, Vol. 5, No. 9.
3. Caplan, R. (2005). *International Governance of War-Torn Territories*. Oxford: Oxford University Press.
4. Elazar, D. (1987). *Exploring Federalism*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
5. Gromes, T. (2011). Daytonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu. *Zbornik radova Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini, Knjiga 2*. Sarajevo: University Press, Magistrat.
6. Ferencz, B., B. (1980). *An international Criminal Court, Step Toward World Peace: A Documentary History and Analysis*. New York: Oceana Publications.
7. Hoddie, M., Hartzell C. (2005). Power-Sharing in the Post-Civil War Initiating the Transition from Civil War. *Sustainable Peace: Democracy and Power-Dividing Institutions after Civil War*. Ithaca. New York: Cornell University Press.
8. Horowitz, L., D. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
9. Ishay, R., M. (2004). *The History of Human Rights, From Ancient Times to the Globalization Era*. Berkley and Los Angeles: University of California Press.
10. Jacobs, G., F. (2006). *The Sovereignty of Law: The European Way*. Cambridge. New York: Cambridge University Press.
11. Knaus, G., Martin, F. (2003). Travails of the European Raj. *Journal of Democracy*. Vol. 14, No. 3.
12. Lijphart, A. (1977). *Democracy in Plural Societies, A Comparative Exploration*. New Haven/London: Yale University Press.
13. Paris, R. (2004). *At War's End. Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Pepić, I., Raos, V. (2015). Komparacija konsocijacijske i centrifugalne demokracije: Švicarska i Bosna i Hercegovina. *Politička misao: časopis za politologiju*. Vol. 52, No. 3.
15. Rudolf ml., D. (2008). Evropska unija i očuvanje ribljih bogatstava u Jadranu. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*. Vol. 45, No. 4.
16. Spears, S., I. (2002). Africa: The Limits of Power-Sharing. *Journal of Democracy*. Baltimore. Vol. 13, No. 3.
17. Stanković, P., V. (2012). Konsocijacijska demokracija u Makedoniji. *Sociološka luča*. Vol. 6, No. 1.